

KLJUČNE RIJEČI	5
1 UVODNA RAZMATRANJA	6
1.1 Predmet istraživanja	8
1.2 Ciljevi istraživanja	8
1.3 Polazna hipoteza istraživanja	8
1.4 Metode istraživanja	9
2 OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SISTEMU „SCONTO-PROM“ PRIJEDOR.....	11
3 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA – DEFINICIJE I.....	12
METODOLOGIJE	12
3.1 Uvod.....	12
3.2 Razvoj područja.....	12
3.3 Definicije područja.....	13
3.4 Metodologije.....	19
4 KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM	25
4.1. Životni ciklus projekta	28
4.2. Pristup za upravljanje projektom.....	30
4.2.1. <i>Funkcionalna organizacija</i>	31
4.2.2. <i>Projektna organizacija</i>	33
4.2.3. <i>Matrična organizacija</i>	35
4.2.4. <i>Projektni ekspeditor</i>	36
4.2.5. <i>Projektni koordinator</i>	37
4.2.6. <i>Matrična forma</i>	37
4.2.7. <i>Projektna forma</i>	38
5 PROCES INVESTIRANJA I UPRAVLJANJE PROCESOM INVESTIRANJA.....	40
5.1. Pojam i definisanje investicija	40
5.2. Klasifikacija investicija	40
5.3. Proces investiranja	42
5.4. Upravljanje procesom investiranja	45
5.4.1. <i>Predinvesticiona studija</i>	45
5.4.2. <i>Investicioni projekti</i>	46
5.4.2.1. <i>Osnovni pojmovi</i>	46
5.4.2.2. <i>Sadržaj investicionog programa</i>	49
5.4.2.3. <i>Tehnička dokumentacija</i>	53
6. FINACIJSKA OCJENA EFEKTIVNOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA	55
6.1. Ekonomski sadržaji oblika investiranja	55
6.1.1. <i>Kategorijalni sistem iz područja investiranja</i>	55
6.1.1.1. <i>Uticaaj promjena kamatne stope na investicionu tražnju</i>	56
6.1.1.2. <i>Uticaaj promjena u visini nacionalnog dohotka na investicionu tražnju</i> 56	

6.1.1.3.	<i>Makroekonomski akceleratori</i>	56
6.2.	Principi, pravila i kriterijumi investiranja	58
6.3.	Financijski aspekti rentabilnosti investicije	59
6.3.1.	<i>Svođenje na sadašnju vrijednost, diskontovanje</i>	62
6.3.2.	<i>Dinamička ocjena u okviru financijske analize</i>	62
6.3.2.1.	<i>Neto sadašnja vrijednost</i>	63
6.3.2.2.	<i>Jedinična neto sadašnja vrijednost</i>	65
6.3.2.3.	<i>Interna stopa rentabilnosti</i>	65
6.3.2.4.	<i>Relativna stopa rentabilnosti</i>	67
6.3.2.5.	<i>Rok vraćanja</i>	67
6.3.2.6.	<i>Kriterijum anuiteta</i>	67
6.3.2.7.	<i>Kriterijum ukupnih diskontovanih troškova</i>	68
6.3.2.8.	<i>Kriterijum diskontovanog neto deviznog efekta</i>	69
6.3.2.9.	<i>Diskontovani koeficijent zapošljavanja</i>	69
6.3.2.10.	<i>Dinamiziranje nekih statičkih kriterijuma</i>	69
6.4.	Nacionalna (društvena) ocjena	71
6.5.	Cost Benefit analiza (CBA)	72
6.5.1.	<i>Osnovni principi CBA</i>	72
6.5.2.	<i>Utvrđivanje i mjerenje troškova i koristi</i>	72
6.5.3.	<i>Vrednovanje troškova i koristi (obračunske cijene)</i>	73
6.5.4.	<i>Procedura primjene CBA</i>	74
6.5.5.	<i>Kriterijumi koji se koriste u CBA</i>	74
6.6.	UNIDO metodologija	77
6.7.	Ocjena investicionih projekata od strane međunarodne banke za obnovu i razvoj	79
6.8.	Primjena Delfi metode u rješavanju neizvjesnih investicionih problema	
80		
6.8.1.	<i>Bernulijev kriterijum</i>	81
7.	ZAKLJUČAK	82
8.	LITERATURA	84